پاژنەی پانیبەرزەکانی* حەپسەخانی نەقیب

جەزا چنگیانی

هەر کەسێك گەرەکی بێت مێژووی شاری سلیمانی بنوسێتەوە یان بخوێنیتەوە .ئەوە پڕشنگی چەپکە ئەستێرەیەکی پرشنگداری ئەم شارە کەناڵی تۆیژینەوەکەی و ڕووی دەقەکەی نەك ڕووناك بەڵکو دەڕازینێتەوە . دەنکە ئەستێرەکانی ئەم شارە ملۆانکەی مێژووی شارێکە . کە لە مێژوودا بە شاری (هەڵمەت و قوربانی) ناسناوکراوە . ئەم نازناوە دوو ووشەییە . (هەڵمەت) ەکەی لە ڕاپەڕین و شۆرش وجەربەزی باڵای هەستی کوردایەتیانەی ڕۆڵەکانیەوە هاتووە . (قوربانی) یەکەشی لە ئامادە بوونی دانیشتوانەکەیەوە کە هەمیشە ئامادەبوون لە پێناوی سەرفرازی وکەرامەتی مرۆڤایەتی مرۆی کوردا خەبات و قوربانیان داوە . شێخی نەمر کە بە ڕابەری بزوتنەوەی ناسیونالیستی کوردی مۆدیرن دادەنرێت. خاوەنی بیر و دروستکەری یەکەم دەسەڵاتی مۆدیرنی کوردی دوای ساڵانی جەنگی جیهانی یەکەم و ڕۆڵەی بە ئەمەکی ئەم شارە بووە . مەبەستی ئەم ووتارە بەسەرکردنەوەی تەواوی کەساییەتیە ناودارەکانی ئەم شارە نیە . بەڵکو ئەم ووتار کۆمەڵە ووشە سلاوێکی پڕ ڕێزە لە خانمی (حەپسە خانی) نەقیب و ڕۆڵی گرنگی لە مێژووی میللەتی کورد و ڕوییەکی هوشیار و مرۆ دۆستی شاری سلیمانی . ئەم خانمە یەکەم ئافرەت بووە کە بیری لە دروستکردنی قوتابخانەیەك کردۆتەوە کە تایبەت بیت بە ئافرەتان . بۆ ئەم مەبەستەش خانوویەکی خۆی تەرخانکردو کردی بە یەکەم قوتابخانەی ئافرەتان لە سلیمانی , خۆشی دەبێتە یەکەم قوتابی تێدا . لەو ساتەدا کە ئەم قوتابخانەیە لە سلیمانی هەبووە لە هەموو دنیای ئیسلامیدا قوتابخانەیەك نەبوو تایبەت بێت بە ئافرەتان . بۆیە شانازی ئەم کار و هەڵۆیستە دەبخشرێتە ئەم خانمە کورد پەروەر و مرۆ دۆستەی شاری سلیمانی . یادت بە گۆڵ (حەپسە خان) .

کەم نین ئەو ئافرەتە کوردانەی بوونەتە ئەستێرەیەکی وەها گەش نە کورد کەسانی بێگانەش پێان سەرسام بوون . عادیلە خانمی هەڵبەجەش یەکیکە لە شاژنەکانی نەتەوەکەمان کە ئینگلیزەکان زۆر بەڕێزەوە مامەڵەیان لە تەکدا کردووە .کوردستان لە دوای جەنگی جیهانی یەکەم وتاڵانی سوپای دڕندەی تورکەکان لە برساندا دەیناڵاند . ئەو ئافرەتە ئەستیرانەی لە کاتێکدا ڕوویەکی شانازیداری کۆمەڵگای

کوردەواری بوون ... دایکی منداڵە برسی و خوشکی برا داماوە و بێکارەکانی کوردستان بوون . ئیستا لە شارەکەی حەپسە خانی نەقیب دا . لە زەمەنی ئەنتەرنیت و کۆمپیتر و مۆبایل و شەپۆلی گلۆبالیزمدا . شاری سلیمانی لە شاری (هەڵمەت و قوربانیەوە) بۆتە شاری سمێڵ فش و وورگ پڕ برنج و ملوینەری دۆلاری مەزادخانەی ماف و کەرامەتی کورد و کۆنەجاش و نووسەر و ڕۆژنامەنووس و هونەرمەندی سفرە چەورکەرەکانی دەسەڵاتی دکتاتۆرە تازە هەڵتۆقیوەکە ومافیای جەلالی . لە سەردەمی جەلالیدا کەرامەتی ئەم شارە گەیشتە نزمترین خاڵی نمرەی بێهەڵویستی لە ئەرکی نەتەوایەتی و مرۆیدا . سەردەمی جەلالی یانی سەردەمی سڕینەوەی مێژووی زێڕینی ئەم شارە پڕ قوربانییە . لەم سەردەمەدا نەك (ملازم محسن) یك مێزی بەزمی شەوانی بە لەشی ئافرەتەکانی ئەم شارە دەڕازێنتەوە بەڵکو لە هەموو دەزگایەکی دەسەڵاتی حوکمەتۆکەکەی جەلالیەکاندا , لە هەموو کۆلێجێکی زانکوی سلیمانیدا . لە جیاتی ملازم محسن یەکی ناوگەلْ چلێس . چەندەها ملازم محسینی جەلالی . شەوانە بازی بە کیژۆڵە برسێەکانی ئەم شارە دەکەن .**و*** ئەوەی ئیستا لەم شارەدا ڕوودەدا سمێل فش و ورگ پڕ برنجەکان لێ بێدەنگن لە چاو سەردەمی بەعسدا بلقێکی جلْکاوی زیرابی مێژووی بۆگەنی بەعسە .

ڕاستیەکان دەگێڕنەوە لە سلیمانیدا وەك هاوسەرەکانی هارونە ڕەشید و شای ئیران و مارکوسی فلیپین و صەدامی دڕندە . یەکی لە ڕووە ناشیرینەکانی بەعسیە کوردەکان (جەلالی) لەم شارەدا دەسەڵاتی ڕەهای هاوسەری دکتاتۆرەکە (بەڕیز هیرۆ خانم) ە . کە بە هۆی قۆرخکردنی زۆربەی کەناڵە ئابووریەکانی حکومەتۆکەکەی سلیمانیەوە نەك خۆی , بەڵکو برا و کەس و کار و دراوسێ کۆونەکانیشی بوونەتە ملوینەری دولار . دۆزی مرۆڤە چەوساوەکانی ئەم شارە لەژێر دەسەڵاتی ڕەهای ئەم خانمەدا , ژمارەی بێوەژنە میرد قوربانیەکان و منداڵە هەتیوەکانیان . سووی بوونی خۆیان وداماوییەکانیان دەکەن بە بەردی بناغەی کۆشکی ئارەزووەکانی ئەم خانمەی سەردەمی ئەنتەرنێت . ئەو داماوانە سوپایەکی بێدەنك کراون. ماف زەوتلیکراون . چ سەردەمێکە ئەم سەردەمە ؟ سەردەمی کەڵەکردنی دۆلارە یان خەبات بۆ بەدەستهێنانی ماڤ نەتەوەیەك کە تائیستا ئافرەتە کوردە گەرمیانیە فرۆشراوەکانی ئەنفال لە خانەی بەزمی شەوانی قاهیرەدا چاوەڕی ئاڕووێکن و خانمی سەرۆکیش (هیرۆخانم) سەرگەرمی کەڵەکردنی دۆلارە . سەیرە پرسیارێکی تیژە ئەری بۆ کوڕە پێشمەرگەیەکی داماو کریکار و بێکار و کووڵەبەڕۆژە فرۆش بێت و کوڕەکەی برایم ئەحمەد و برای بەریز هیرۆخانم وژنبرای دیکتاتۆر تاڵەبانی لە ژیانیدا دڕکێك بە پەنجە تووتەیدا نەچوە . لە سایی ڕاپەڕین و خوێنی قوربانییەکانی کورد دا ئیستا خاوەنی کارگەی جگەرەی سلیمانی بێت ؟؟؟!!!. ئای کە گاڵتجارییەکی مێژوویە و بە کورد و کەرامەتی دەکری و نووسەران و ڕۆژنامەنووسە کوردە سفرەچەورکەرەکانی سلیمانیش . لە خەڵوەتدا دەژین , مرۆڤی کورد بۆتە کاڵا و بەعسییە کوردییەکان (جەلالییەکان) بازی بە چارەنووس و قووتیان دەکەن ... ئەوان چەند تاوانبارن . بێدەنگ بوونی زمانە جەربەزە نەتەوەییەکان هەزارەها تاوانە و لە مرۆڤی کورد دەکرێت .. دڵنیام لەوەی ڕۆژێك دادێ , چۆن پاپای ڤادیکان دوای چەندەها ساڵ دڵنیا بوو گالیلی ڕاستگۆ بوو . ئاواش ڕۆژێك دابێت پینووسێکی چاو گەش مێژووی ئەم شارەی سەردەمی دەسەڵاتی بەعسیە کوردییەکان (جەلالیەکان) بنوسێتەوە ئەوە بەڕێز هیرۆخانم لەو پەرتووکەدا .

دەبێت بە پاژنەی پانیبەرزەکانی حەپسەخانی نەقیب .

* پانیبەرز : جۆرە پێڵاو یان سەرپیی یەکی ژنانەیە لە سەردەمی کۆندا لە سلیمانی باوببوە .

**نامەکەی کاك نەوشیرەوان , کۆسرەت ڕەسول و عمر سید علی بۆ دیکتاتۆر تاڵەبانی /کوردستان پۆست .

*** رسالة مفتوحة الي القائد الكردي الاخ نوشيروان مصطفي .... جوان فتاح علي (زۆر سوپاس خۆشکە چەوساوەکەم کە ئەم نامەیەت بۆ ئیمایلکردم)

2004/12/05

سانپیترس بۆرگ

jazachingiani@hotmail.com
www.chingiani.de